



PRIMLJENO:	12.11	2021	GOD.
1. KLASIFIKACIONI BROJ:	00-39/21-4/3		
VEZA:			
EPA:	321 XXVII		
SKRAĆENICA:			PRIOLOG:



Podgorica, 12.11.2021

Skupština Crne Gore

Predsjednik Aleksa Bečić

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, na Predlog Zakona o dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi podnosim:

AMANDMAN 1:

U Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list br. 2/2018, 34/2019 i 38/2020“) poslije člana 68 dodaje se novi član 68a koji glasi:

„Predsjednik opštine može imati najviše dva savjetnika koji za svoj rad odgovaraju predsjedniku opštine.

Savjetnik predsjednika opštine u okviru ovlašćenja koje mu odredi predsjednik opštine, pomaže predsjedniku opštine u vršenju njegove funkcije.

Savjetnika predsjednika opštine imenuje i razrješava predsjednik opštine, bez javnog konkursa a dužnost mu prestaje prestankom mandata predsjednika koji ga je imenovao.

Danom imenovanja savjetnik predsjednika opštine zasniva radni odnos u opštini, a prava po osnovu rada ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti lokalnih službenika i namještenika.“

Obrazloženje:

Dosadašnja praksa u primjeni Zakona je zbog djelokruga, složenosti i raznovrsnosti poslova koji su zakonom utvrđeni u nadležnost predsjednika opštine, pokazala je da postoji potreba da predsjednik opštine angažuje savjetnike za određene stručne oblasti, zbog čega ovakvu mogućnost treba utvrditi zakonom.

AMANDMAN 2:

U članu 78 stav 2 mijenja se i glasi:

„Za glavnog administratora može biti imenovano lice koje ima VIII nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni fakultet i najmanje 10 godina radnog iskustva.“

Obrazloženje:

Propisivanje pravosudnog ispita kao uslova za obavljanje funkcije glavnog administratora je nepotrebno ako se ima u vidu da funkcija glavnog administratora nije

pravosudna, te da ovaj uslov u pogledu vršenja poslova drugostepenog organa u organima državne uprave nije propisan. Takođe, ovaj uslov značajno sužava mogućnost za imenovanje glavnog administratora, naročito u manjim opštinama čiji su kadrovski kapaciteti ograničeni, te vrlo teško mogu da obezbijede vršenje i znatno manje složenih poslova od poslova glavnog administratora.

AMANDMAN 3:

U članu 102 stav 4 mijenja i glasi:

„U nivou 2 razvrstava se i zvanje menadžera opštine i savjetnik predsjednika opštine – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva“.

Obrazloženje:

Imajući u vidu da je Amandmanom 1 predloženo uvođenje zvanja „savjetnik predsjednika opštine“ potrebno je ovo zvanje zbog značaja i složenosti poslova koje obavlja razvrstati u nivo 2 u koji je razvrstano i zvanje menadžera opštine.

Genci Nimanbegu

Lista Shqiptare Albanska Lista

